




Mathaithai a Lwalwa



Mpho Motlhodiemang



Munaka li dzula na vhana vha^{lo} vha^{tanu}
damuni ngei Lwamondo. Vhana vha^{lo} vha^{tanu}
vhane vha vha Lwanga, Lwashu, Lwawe,
Lwawa na Lwalwa vho vha vho naka. Vho vha
vha na mivhala yavhu^{di}.






Naho zwo ralo, Lwalwa lo vha lo nakesa. Lo
vha li na zwithoma zwe zwa vha zwi tshi li
fhambanyisa kha manwe.



Lunako lwa^{lo} lwo vha lu tshi vhanga vivho
kha manwe. Lo vha li tshi dipfha lo thudzelwa
thungo.






O vha a sa tambi nalo.

O vha a sa li kungulusi kha tshigariki. Lo vha li tshi ḥoda lufuno lwao.



O vha a sa tshovi na^{lo} baisigira. Ho^{the}ho^{the} lo
vha li sa pangawi.





Lwalwa lo vha li tshi dzula lo tungufhala. Lo vha li tshi a talela a tshi khou tamba, miłodzi yał o i małoni.



Lwalwa lo thoma u tshova baisigira li lothe.
Lo vha li tshi khou ita mathaithai nga baisigira
yalo, li tshi khou i tshova li songo farelela
mananga a baisigira. Haya mathaithai o kunga
mañwe a ña khalo.





Khaladzi aло lo mbo di ima u tamba ja talela
musi li tshi khou ita mañwe mathaithai. O vha
a tshi khou li tama. Nga murahu a li humbela
uri a a gudise.



A thoma u tamba na Lwalwa. Lwalwa la thoma u vha sumbedza mathaithai maswa a u tshova basisigira.





U thoma lenelo duvha Lwalwa lo vha lo takala.
Lo vha li tshi vho tshova baisigira na khaladzi
dzalo.



Li sa athu kovhela, othe o sia zwigariki na dzibaisigira khunzikhunzini. O bambela othe a ya kha mme ao Munaka. Othe o vha o takalela mathaithai a Lwalwa.

